

ser. 150(1)

10-1C

S. Naoa

~~10-1C~~

K32/27

History of Mfathla Ndebele tribe.

1

Thsimollo ya matebele a fathla

Xmosi ya Letsula ba re ke mazwê ya tswa Zululand pele xo pusô ya Thsaka le Moselekatse. Xkosi ye e be e fapane le ngwana wa mmayô, ka beka la Lebollo, ba bakisana boxosi. Ne fa ž mazwê a botholoxa le sethsaba se sengwê, a ž kêna Lesotho. Mazwê o be a nyetse basadi baba bedi o mongwe e le osotho, mongwê e le Letsutsu, mo xo tswileng Metsutsa ka moka. Mazwê a swa, xa busa ngwana wa xaxwê ba re Mothlasedi, a busa ka pusô ya xo siama. Mothlasedi a falala Lesotho, xe a fihla mo nokeng e ba reng Phutihatsana (e le Lesotho) a swa. Xa busa ngwana xaxwê ba re ke Tselapedi, a na le morwa xaxwê be re maila. Tselapedi a tsamaisa sethsaba sa ba ba tsâna Transvaal. Maila a Kxaoxana lo ngwanabo ka xo tsoma dithôlô, a tloxa amisa Moletlane, o ne a tsomâla xo ya Leboea, a na le batho.

2

Maila a tswala morwa ba re athla. Maila a swa bopedi, xa sala xo busa "Mfathla wa Maila xo tswengwa, xa tswentswe a ya iphathele" Mchleng ya Mfathla maila xo supya ka mono ya ba ntwa ya Bopedi le bôna ya sebakana. Ba Mfathla ba ne ba tseba xo fathla (defence) difathlo. A swa Mfathla xa busa Kxosi e Kxolo ba re Nawa, o le Kxosi ya sebopho se se sweu, ya moriri o kang wa lckula. Puso ya xaxwê ya siama ya Kxathla Matebele a othla, a ratwa thata. Mchleng ya Nawa ye obe ntwa le Mapedi a Kokopene, Nawa a kukunetsa, a tsietsa xo tsa ea dithunye.

A ba bolaya thata, mapedi a ne a xapile Kxomo tsabo merakeng, a ba a di busetsa. Nawa a swa, a tswetse kxosi ba re Bohosi I.

Nawa dibabola a folla nokeng ya oseka. Xa busa Bohosi I a

3

busa ka pusô e telle. Bo-Rangwana Bohosi wepelô ke Morokolo, Morola, moshito, le Batubolwana Xaxwê Nala, ba ba ileng Lehurutse xe xo swa Bohosi. Bohosi a ntse Mosekone, ja etjila ba ntse Ntsôsôlo. Xo be xo namâlwa dithaba tsa Bopetla, fa Ba-Matjila ba tlo loba Bohosi. Kxosana ya Matjila e le

K32/27

2

ser. 150

Setsomelo, yo mokhuthswane. bile setsomelo kxosi ya "atjila ba Rakwadi ya metsi" o lopolla Bohosi i a ne a thswerwe ke BaKxatla BaKxafela ka matlalô a phutha-ngwê a dinkwê. Kobê kxosi e tswetseng seleka wa Bobedi o kile a ba a êtêla Bohosi, fa a le nosekeng. Kxosi Bohosi i o swetse kua atlabc, a ineile BaKxatla ba Lentswe. A bolokwa mo tlase ha sethlare sa orula mo tsimong on ankoba, monna wa Mfathla. Lefatse la Bohosi e ne ele la Tswaing (Soutpan Letswaing la Mfathla.)

4 Fa sohosi a tla swa ke fa Ba-maila le Bakxatla ba ne ba lwêla manaka a ditlou. Bohosi a bolokwa matlabe kua Matlabe mo thabeng tsa Jopetla- Bo opa koma-Bonwa ka khopa. Methleng ea pusô ya xaxe, xwa ba ntwa ya pele ya Bakxatla ba Lentswe le Ba-mfathla ye lwêla kuwa Ramakwate thase Matlaba so (Matlabas R.) Ntwa ye e thomile ka thôlô, xo ilwe merakeng ke ba Mfathla. Yore ba ile xo tsoma ba bôna thôlô, e tla e siana e thlabilwe, ba e neela dimpya tsa bôna; tsa e thswara ba e bolaya, ba e isa merakeng. Ba re ba sa tsêna merakeng. BaKxathla ba Lentswe ba xoroxa. Ba fithla ba re ba bata letalô la thôlô, ba re ke la bôna ka xore e t'sositswe ke bôna. Basimane Ba-mfathla ba xana ka yôna. BaKxatla ba boêla moraxo, fa ba bowa xapê ba thotla ntwa, ba thunya Mosadi wa Ba-bina-Kwona. Ba xana basimane Ba-Mfathla ba lwa ba tsêna BaKxatla ka thôbôrô. Ke mo xo k thebilweng Motswedi Matjila monna wa Matebele a Mfathla. A thungwa ke BaKxatla lexcteng ba re ke kxosi. A xana monna wa Ba-Matsieng ba re ke Naseka a thunya kxosi ea BaKxatla Ba-Lentswe, e na Lentswe ka nama. mo thunya ka kolo tlasa moxibu. Lentswe a wêla fase a swa, BaKxatla ba mo tsaa ba thsaba le yôna. Ba fengwa joale. Ntwa ye e ile ye thôma merakeng ka baka la thôlô, tlalô la yôna. Kxosana e ileng ya fetsa BaKxatla thata e ne e lo Pelopedi--kxosana ya Matjila okwona wa thsaba sa Mfathla.

5 6 Yêna o ilc a iphithla meswaneng, a lateletse BaKxatla motseng,

a ba thuntsa matsatsi a mararo a le esi, a padile meswaneng.
 O ne a fanne pitsi ea lebelô. A tswe meswaneng a wise motho
 ka mosidi, a wise motho ka lefatse. Fa BaKxatla ba phap ama,
 o setse a tsene moswaneng. Ka tsatsi la bone a tswêla Pelopedi
 a pa xame pitse ya xaxwe. Moholodi wa re wa a Pelopedi mokwena
 wa RaKwadi-ya-meetsi. Pabadi ya lla mosatê, ka xore ba ne ba
 setse ba xopola xo batla yêna. Bohosi I o ne a sa ya ntweng ye.
 Ka ntwa ya manaka a ditou. Ke ntwa ya Bobedi e Kxolo. Bohosi
 le bo-Kkokong a marang a letsatsi le banna bane ba tswile
 motseng ba le thabeng tsa Mmakefapilwe moumô ke fapile
 monatô. BaKxatla ba tswara kxaitsei ~~ay~~ ya Bohosi ke fa
 Bohosi kxosi a re nteseng matebele ke foloxe thaba, batho
 bale ba mpe ba bolaye nna. Banna ba re kea ro aowa phuti
 o seke wa rialo. Yena a foloxa a ineêla Bakxatla, ba mo
 thlaba ka le umô, Bohosi I, lefa ba mo thlaba a seke a
 sisinyeha. A swa bya ho morwa Nawa, ebong "Naledi e thsweu
 kokama dithšaba e ekametseng le bo-Ramokohole." Xa sala xo busa
 Mothšelakapa Ra-Bohos I I Pusô ya Bohosi I e bile pusô ya
 dintwa le Bakxatla ba Lentswe thata, Matebele ba phela ka
 marumô thata. Mehlong ea Bohosi I ba Mfathla ba rwala
 mangina bitswang (1) tšoe e tsoce (2) mašila tau (3) Metapea
 (names of ear-rings). Kobô ya bôna e le mafura a dikxokong le
 ditou a maroxo a tsôna. Malôkô a dikxokong a dila dixothlô.
 Dijô tsa bôna xaxolo e le dinama le diungwa byaloka (1) mooloxa,
 (2) manqumu, (3) mokapane (4) moxabala (5) makhwê a jewa-~~tsen~~,
 a le tala ka kxwedi ya Phalana, (6) Lekhwa-tlou, (7) le
 motlatlane o thswanang le mabéle. ~~Bh-ay~~ Ba-mfathla ba ne ba
 bofa letlôpô ka sefaha se se sethla, ba apara madikwe noka,
 mehleng ya Bohosi I. Dikxokong le dinare ba dira bo-rampathšane
 (sandals) ka tsôna. Fa Bohosi a sinoswa xa sala mothšela, ka
 nakong ya mothšela xwa tla tlala e kxolo xa mfathla, ba ba
 ba ja nama ya tau, fa e bolailwe. ~~Bemfathla~~ ba ba ba bitsa
 le-kxowa ba re ke ketsiota xore le tlo ba tsaya, ba le dirêtô,
 la tla la ba tsaya ba yo axa Mafatse, kapa kudu-tlou

- 9 Fa xo sano xo swa Bohosi I. Sethšaba sa mosatē sa thšabêla kua Seleka sa ba sa boêla sothšabeng sa maila. Bohosi o sule a na le barwa babedi e le Malebodi wa nthu e ngwe, le mothšela wa mosadi e mongwê. Erile fa Bohosi I a tsaya mmaxwe Mothšela, xa bônala xore mosadi o ne a sa siama, a ntse a tswa kua xabo. Ka hore Bohosi o ne a ratile mosadi eo thata, a rata hore Mothšela e be Kxosi. Sethšaba sa dumœcla, sa re xa se ngwana wa kxosi, Ke ngwana wa nyatsi. Xwa ba mpherefere ke fa Bo-Rangwana Bohosi I ba tswa sethšabeng ba ya Lehurutse Kapa Malete. Byanong sethšaba sa sa la le Mothšela le Malebodi, 'Malebodi yêna xa a ka a lwêla Bohosi ngwana Bohosi I tota. Nakong ya Mothšela ke nakong ya fa ba phela Polasing tsa makxowa.
- 10 Fa Ba-Mfathla ba le ~~xfm~~ mafatse Ba tswa Mmamudi. Kxosi e le Mothšela tlala ya ba tlosa mafatse (Waterberg Dist.) ba fallêla kwadibeng. Le fa ba tloxa Mmamudi ba tswa Phalane. Xona mo Mmamudi, Kxosi e ngwê ya Lehurutse yare c fetsa masimong a tsaya thlôrô ya mabêlê a Ba-Mfathla, xa dike e se ~~xiam~~ tala. Ke fa Ba-Mfathla ba bitsa lekxowa le ba reng Letsietla xore le tlo ba tsaya. La tla la ba tsaya Ba a xaxela kudu tlou kapa Mafatse xo tloxa moo ba ya Kwadibeng. Kxosi ya bôna e ntse e le Mothšela. Ba tloxa Kwadibeng ba tlo a xa Mmamathule (Rietspruit, Waterberg). Moo ba axa sebakana ba lema menyaxa. Masimo a bôna a sa letwe. .. letwa ke seotsana, se rometswo ke ngaka ba re Mpôtsô wa Makakaba. A thlakanthša senthlaha sa seotsana, le sa lexodi, le leebana ka dithlere tsa xaxwe.
- 11 Fa ba le Mmamathule ba xuduxêla Zandfontein (Tsiditsane) Fa ba le Tsiditsane, BaKxatla ba Kosethla le kxosi ya bôna Mokxathšane. A bolla le madira a xaxwe, xo yo nthšisa Ba-Mfathla lekxêtho. A xana matebele a re e seng Mokxatla, xa e be seleka. Ba thswara pholo e nthso ba e bola ya Matebele ba ja nama tsa yôna. Monna wa ngaka ba re Mokelepe, a foka marumô, a re di nthseng dikxomo, mokxatla a di tsee. Ba di

ser. 150

xapôla xo Mokxathšane. Yêna mokxathšane a se ke a di tsaya, a mpa a thšaba a boëla moxaxo. Ke mo xo ileng xa bofêllwa kobe-Letebele. .. re: Nteseng ke yo bolaya mokxathšane banna ba re tau e mo. Kobe a hane a re: ha se tau ke tawana.

- 12 Dinonyane di thšaba masimo. Xona mo Mmamathule ~~mam~~ medimo ya bôna e le ya Basadi Bo-Mamalotong Kxaetsadi ya Kxokong ba mosatô le 'mascotswa motseng. E ne e le bôna ba dirang medimo. Ba bitsa Badimo ba dipitsi, ba apara matlalô a dithšipa. Xo thwe ke medimo ya ~~mam~~ malope, moyo o ba tseneng ba re ke ditobele. Fa Mmama lotong a re ke bone kapa "marapô a kua" batho ba itse xore o bolêla phôôfôlô e bolailweng. Ke tse nong di irwa xa Mfathla tso. Aole monna ba re ke Amatôlô Perekisi a xoletswe mollô a o time ka maoto. A bina kôša a re "Ke neilwe thšilô ke modimo hee-hee" Xona mo Mmamathule Ba-Mfathla ba apara moseso ba re ke Mamokopole, one o rokeletswe dikunupi.
- 13 Pusô ya Mothsela e bile le phaladi e kxolo, le tlala. Xôna mo Tsiditsane Ba-Mfathla ka baka la tlala ba ja le nama ya Tau lo mekopu le maxati le dithotse ba fethile maxotlo-Matebele. Nakong e yothle ee ba ne ba bolotsa. Mothsela le yena a swa Tsiditsane a bolawa ke ~~хирхи~~ Mapono. Xa sale Bohosi II e le kxosi Mehleng ya Ra-Bohosí kapa Mothsela fa ba exile Mmamathule Ba-Kôpa ba re ba batlisetsa Thuto, Samfathla ba lôlêka Bakôpa. Fa ba exile Tsiditsane sebaka marêna a Mfathla a bôna xore thutô ya Lebollô xa e na thusô. Ha-Bohosí le Moxaxola, ba romêla koloi ka pholo tsa t bôna xo lata Moruti ko Polokwane (Petersburg) Leina la moruti eo e le Zakaria Ramushu, ba mo humana, ba mo laisa. Fa ba le tseleng xo ya Zandfontein (Tsiditsane) le moruti Zakaria Ramushu wa Dutch Reform. pholo tsa bôna tsa swa tso tsouthle kua (PPR). Ha romêlwa motho a yo tsaya dipholo tsa Moxaxola, tsa fithla tsa e pana; koloi ya ba ya fithlisa moruti, ha Mfathla. Moruti Z. Ramushu ke yêna moruti ya thlabolotseng sethsaba sa Mfathla Maila. Xa a fithla

xa Mfathla a humana naka e lla ho binwa kosa tsa maoto. A fithla a bina le bôna dikôsa tse, a ba a êla dithithô. Ka mosô a kxopela batho xore ba ye le yêna ba yo utlwa koša tsa moruti. Batho badumêl. Thutô e thomile byana kua mfathla 15 maila Kakhuduhane. Ke xa batho ba tla a xa kérékê e kxolo setlasing (Zandfontein) Kérékê ya D.R.Z. ke xa xo tla fihla bo moruti mori le Bo-Rensburg.

Kajeno sethsaba sena se xile Lebotlwane (Haakdoornlaagte) se na lc thutô ya bane lc Baxolo. Sethsaba sa Mfathla se thomile byana. So tswetswe ke mothlasedi mo seleka le yêna a tswileng thlolexong ya xaxwe. Ba, ipitsa baphuting le Ba seleka ba ipitsa baphuting. Boxolo-xolo-xolo ba ne ba bina tlou. Fa Mothlasedi a sino, xo swa ko Phuti ha tsana, ba iphatlolla ka Phuti, ba ipitsa baphuting le ka jeno.

16

Serêtô sa Mfathla

A re ke Mfathla wa Maila Rakhuduxana motshudi o tsholeng?
 O tshota ja ka. Mmanaweng. Xa xo mosadi ya itseng xo
 tshola ja ka yêna. O r: o tshola o nne o lebise moxopo
 xo mmanaweng

17

Serêtô sa Thlutiwe Matjila

Mmankomota naka la thšukudu. Naka e kile la bapoha sekxweng.
 Bankheledi ba ntla ka dithoko mohobe ke tletse kea phalala
 mohobe ke tletse kea folla

Serêtô sa Kaperi Matjila

Kapari wa lapa la bo selekana. Nna kea bothša ke le ngwana mang.
 Bothša bo iwa kc bana ba dikkosi. Phuduhudu cntlane e
 kotswana selô se bo scema sekeng, sa bo se hamelwa Marôna
 mafsi.

Serêtô se Mohlane (Bamohlane)

Mothsa matseke, a bo Emathebe. Moths' Mmatseke a ke itse
 maina kea potlake. Ke thswara medi ya diritê ke le.a, ke
 tsee molemu, ke tsee selêpê, etc ke bodubudutsa dithlatjana
 ke re mutla ha o tswe ke o bolae. Pofedi dia tsoka motho
 a fet., a ke thoto ya batho ba ba xubed-a batho ba ntse
 ba re xubee. Ke kitewa ka lesô, ka llepolamakxowa xa ke rec
 la kota ke raa, le tšolang ka nooi. Lokwe o kuang kua
 mefaphene, o kua o hôna malata kotswana bo-thokolosi khomo
 e khunwana.

18

Serêtô sa Erens Bohosi Nawa

Mahase a pîk patla a bo Mothsibudike Mmutla wa sekwa sa Kabula,
 ore oja o tlanke fâla, o sic moxatla xo tsêna diloka. Ba re
 thsipi e tswang Bolotwe ke nôtô, e plectse mahase le madingwana
 nne mothso wa moxera ka e ribolla, ka baa ko pela Marôna, ko
 pela Moxothla le loketjane. Utlwa ba re scleka ke moxakane
 Matebele, ba re mohothlo xa ofsa xo sole lopo, xo sale, xo
 kamutlêla mathloxêla potswana ya kxomo e khunwana.

Serêtô sa Mishaka Nawa

Mahatêlla a mpa mokwele, ere dibolla ke xaso ka mpa mokwele ka lere la moxwane. Lelu ke ntseke, le patantse le mpa tsa mafsika--mafsika a ipatla xo duma-duma, maru a mi pa thibêla marumô, a thibetse Mmabohosi xo fola.

19

Serêtô sa Moneri Nawa

Maribolla o riboletse lefsika, mafsika a ipatla xo duma-duma. Batho ba motse ba nthloile kxosi, e re ba mpôna ba dume-dume

Serêtô sa Korebodi "tladi

Tetemi ka patla ke tsêna bosiu ke tsêna ka la tiyene tetemi. Bokxaetsadi xa ba mpôna ba thsexa, ba utswa kxaetsadi wa rona. O utswa kxaetsadi wa bomokxaetsi, kxaetsadi wa bathopana. O eme ka ntlê a dumedisa.

Serêtô sa Ntladi

Thapedi ya maoto bo mmathai moxobe ke tswa thabeng, ke tswa fsikeng le leholo Mothselo. Mohobe ke tletse kea folla, ke ile ka kxala bo-nkataameleng.

20

Serêtô sa Nawa (Ba-nawa)

Pabadi fa e lela le phakiseng le seke la diexa, le yo utlwa ja ka phuti e sa thlaba molaô. Batho ba xaxo Nawa dibabala, ba xaxo awa ba tletse boxalo. O seke wa bolêla byalo, Bohosi o tla xo metsa a xo potoka fêla, a sa thahunc. Lépê sa Thsaka sa Bo-Nkileng, selôpê se rêma mokôkôtô, motho a sale a khanamele a sule. pono le sitwe ke xo phêpa marumô; le bôna a ba dubisa mophuting, a rêma motho ka selôpê Bohosi, kua xa Ifathla Maila, lêpê sa xaxo se boxalo. Bohosi, Nawa e se bonyo, selôpê se feêla mapotokwane se rêma Mapedi xa Nokopane. Sa ba tsietsa le go tsaya dithunya. Xo bone Nawa a re xakaletse Bohosi are supeetsa Borôna. Tselang, nnaka-boka monnaxo, ore bôbêlô Nawa Moathodi, a boke Nawa Musupa-ditsela, a boke Nawa Phoko ya marumô

21

21 yo reng xa tla lala a khotshe fa kromo tsabo di xapilwe, a
lala a sa lala a otsetse, a samile Thsaka ngwana Mothsela.
Maru a Lebipfa-pipa baeng a editse ..a-Bohosí xo tsoxa.

Serôtô sa Mothsela

Motsi makeleketla matswa fsikeng le lexolo Mothsela, yo reng
xa tla lala a khotshe, a bitse Morola, a bitse Bohosi. A re
Kxobokanang batho ba xa Maila. Ntwa e nama e le tsônlâ xaô.
Ke nthsitse madi ka patela naxa, a bo Mothsibudi.

END S. 150-